

## REFLEXIONS SOBRE LO PERFACH PERIFRASIC AMB ANAR EN CATALAN E EN OCCITAN

Aquestas nòtas an pas per interés de renovar la question tan plan conoguda, del costat de l'identificacion e de l'inventari istoric. En çò que tòca lo catalan, nos fisam a l'estudi ja ancian de M. de Montoliu<sup>1</sup> e al capítol mai recent de A. M. Badia i Margarit.<sup>2</sup> Per l'occitan, a falta d'una enquèsta completa, avèm una apreciacion intelligenta del fach per J. Ronjat<sup>3</sup> e podèm nos proveir de las resultas de nòstras lecturas personalas.<sup>4</sup> Se sap que lo francés a pas desconogut a temps passat aquel fach morfò-sintaxic, e aquí tanben l'estudi es entamenat.<sup>5</sup>

Es segur que caldrà qu'un jorn o l'autre un cercaire reprenga l'ensems d'aquela question dins las lengas romanicas, castelhan comprés. Ara per ara nos sembla legitim de l'abordar amb de vistes sistematicas, las precisament que pòrta la sistematica de las representacions verbals. Utilizam fòrça las analisis de G. Guillaume<sup>6</sup> e de son escòla, ont prenèm de mai aquel principi director de l'estudi, que los estats de lenga que se seguissón son d'adobaments successius dels sistèmas morfò-sintaxics, totes sostenguts per las representacions fondamentalas que non càmbian, totes compelits d'actuarizar en discors aquelas representacions.

1. M. DE MONTOLIU, *Notes sobre el perfecte perifràstic català*, dins *Estudis Romànics*, I («Biblioteca Filològica», VI; Barcelona 1916), 72 ss.

2. A. M. BADIA I MARGARIT, *Gramàtica històrica catalana* (Barcelona 1951), §§ 178, 179, 180.

3. JULES RONJAT, *Grammaire istorique des parlers provençaux modernes*, III (Montpellier 1937), § 586.

4. Una part d'aquellos resultas es integrada a R. LAFONT, *La Phrase occitane* (Paris 1967), 198-200.

5. G. VAN GOUGENHEIM, *Étude sur les périphrases verbales de la langue française* (Paris 1929), 93 ss.

6. G. GUILLAUME, *Temps et verbe: Théorie des aspects, des modes et des temps, suivi de l'architectonique du temps dans les langues classiques* (Paris 1965).

## I

Tota perifrasi verbal, amb l'usanza del verb auxiliar, es essencialament lo maridatge de dos elements del lengatge: una representacion semantic e una representacion cronotetica. La primiera es donada per l'auxiliar (*èsser*, *aver*, *voler*, *venir*, *anar*, en occitan), la segonda per la forma causida del verb aital conjugat.

D'aquela maniera es impossible de parlar de la perifrasi *va cantar* en defòra d'una vista tota del primièr axe cronotetic del verb (*cantar*, *cantant*, *cantat*). Sobre aquel axe la cronogenesi (fabricacion de l'image temporal per una vista de mai en mai exteriorizanta de la tension propria a l'actualizacion verbal) es encara liminaria (*in posse*, çò ditz Guillaume). L'image de temps es pas encara expulsat de l'image de mot, pas encara objectivada. La perifrasi se presenta doncas tripla: *va cantar*, *va cantant*, *va cantat*. Lo semantisme d'*anar* es empeutat sobre una tension totala, sobre una mèscla de tension e de detension, sobre una detension totala (e dins lo cas d'un verb transitiu coma *cantar*, aquela detension es acompanhada d'un «recorvament» sintactic que crèa l'efièch passiu).<sup>7</sup>

En mai d'aqueles dos elements, l'usanza de l'auxiliar a l'indicatiu pòrta un encastre de cronogenesi acabada, de temps objectivat. Çò que fa que la perifrasi se presenta, a l'interior del temps *in esse*, aital:

1. *va cantar*, *va cantant*, *va cantat*
2. *anarà cantar*, *anarà cantant*, *anarà cantat*
3. *anava cantar*, *anava cantant*, *anava cantat*
4. *anèt cantar*, *anèt cantant*, *anèt cantat*,

totas formas possiblas e emplegadas, que lor cal ajustar las dels aspèctes extensius e bi-extensius: *es anat cantar*, *es agut anat cantar*, per exemple.

Mas, se consideram l'ensems, cal dire que la perifrasi comença d'existir son que al moment que l'empèut del semantic e del cronotetic es realizat, al moment que se pòt pas mai sentir *anar* coma distint en representacion de las necessitats de l'expression temporala. Aquò se fa per amoçament progressiu, per apaurement del semantisme d'*anar*. Es clar qu'aquel apaurement es a pro pena entamenat en occitan antic. Dins:

«dis-li q'el an sa ost mandar» (*Cançon de Santa Fe*);  
 «e'l cavalier anet ferir» (*Jaufré*);  
 «e'l anet aosir» (*Blandin de Cornoalhas*),

7. Cf. *La Phrase occitane*, op. cit., 169.

*anar* servia son semantisme. N'es paríèr dins aquestas frasas catalanas de Bernat Desclot:

«Ara donques, anat-vos armar, e veurem aquest què sabrà fer. Ab tant lo cavaller s'anà armar, ell e son cavall».<sup>8</sup>

La descarga semantica que d'*anar* farà un auxiliar serà la d'una representacion espaciala.

O podèm figurar segon l'analisi semantica. *Anar* realiza un semantèma de dos sèmas: un sèma  $S_1$  «l'espaci» e un  $S_2$ , que direm  $x$ .

*anar*, verb autònom, es donc:  $S_1 + S_2 (x)$ .

*anar*, auxiliar, es son que:  $S_2 (x)$ .

Per prene un exemple complementari, la perifrasia occitana modèrna *vol ploure*, qu'es una mena de futur, se realiza en descargant *voler* d'un  $S_1$  («lo desir»), e en gardant un  $S_2 (x)$ .

Dins lo cas de *voler* e d'*anar*,  $S_2$  es competent en crono-gènesi, es a dire que se pòt maridar a una representacion de temps. Dins *voler*, son contengut nos sembla qu'es: «jonction amb un limit», dins *anar* «avança de cap a un limit», *Voler* totalament ( $S_1 + S_2$ ) es «desirar per far o per aver»; *anar* es «avançar dins l'espaci de cap a ...».

## II

Aquel empèut e aquel descargament an naturalament d'efièchs desparisiens segon que s'emplega *cantar*, *cantant*, *cantat*.

Amb *cantant* lo maridatge es aisit entre l'idèa d'un desplaçament, ara concebut en temps, es a dire una durada ocupada, e lo compausat de tension e detension, qu'a tanben lo sens d'una durada. Amb *cantat*, l'image es lo d'un acte al còp mòrt (acabat) e passivament interpretat, desplaçat en durada per *va*.

Amb *cantar*, cal tenir en compte que l'infinitiu significa una tension totala de recòrrer, un acte qu'a pas encara pres lo camin de la mendra realization. L'interpretacion mai simpla doncas de *va cantar* es la que deviá capitlar en francés (e qu'es pas desconeguda de l'occitan modèrn): la sasida al sortir del present (*va*) d'un acte avenir (*cantar*). Es un futur. Existís aital en francés un futur amb l'auxiliar *avoir*: *il chantera*, e un futur amb l'auxiliar *aller*: *il va chanter*. La diferéncia es la d'una sasida mai o mens mediata temporalament de l'acte avenir. Dins *il va chanter*, lo  $S_2$  conservat d'*aller*, «avança de cap a un limit», dona l'immediatetat.

8. Ortografia modernizada. Citam d'après LLUÍS NONELL, *Antologia de la prosa catalana* (Barcelona 1957), 44.

Es just aquel efièch de futur immediat que foguèt interdich en catalan (e un pauc tanben en occitan) per una autra interpretacion de la perifrasi qu'ara veirem.

## III

Pèr plan comprene, cresèm que cal rasonar sobre *anèt cantar*, tip fòrça abondós en occitan antic, e mai recent, e qu'existís en catalan, *anà cantar*.

L'auxiliar aici es pas al present, mas al preterit, precisament a aquel preterit vengut del perfach latin e qu'a perdut tota la representacion del *perfectum*. Dins lo sistèma de nòstras lengas a l'Edat Mejana, jòga lo ròtle d'un preterit germanic pròpri a donar totes las valors passadas, las que serían presas en carga uèi pèr un imperfach o un passat compausat de còps que i a. Es lo temps de *l'istoricitat pura*.

Pr'aquò comença de se desvelar un destriament estilistic d'una grànda utilitat. Lo preterit *anèt / anà* servís a reviudar l'image d'un acte, s'escriu per exemple sobre l'imperfach coma la representacion viva d'una accion sobre un desenrotlament temporal inèrt, un espectacle sovent:

«E faïa-ho bell veer, a aquells que romanien en terra e a nós: que tota la mar semblava blanca de les veles; tan era gran l'estol! E nós moguem en la darreria de l'estol, en la galea de Montpesler».⁹

Nos sembla que d'aquel usatge estilistic, la rason es fonsa, sistematica: es dins la dobla orientacion del temps, dins l'oposicion del crono tip  $\omega$ , de temps decadent, causit per l'imperfach, e del crono tip  $\alpha$ , de temps ascendent, causit per lo preterit *anèt*. Dins *anèt* cap un image d'accio en realization, e non pas en desrealizacion.<sup>10</sup> Aquela mena de preterit acara la consciéncia linguistica a una vista del temps que, en prenen partença sus un ponch del passat (l'istoricitat del fach), se desplega de cap al mai tard, dins la direccion del present. Pr'amor d'aquel crono tip  $\alpha$ , en francés e en occitan lo preterit se poiriá definir non pas coma lo puntual (o fan las gramaticas tradicionals, mas s'enganan), mas coma l'*intrada dins lo temps de l'acte*.

Se vei doncas consí una orientacion tala es apta a sasir l'image donat a l'infinitiu. Entre *anèt*, temps ascendent, ont la representacion temporala vai a la conquista de l'acte, e *cantar*, acte totalament de conquistar, i a pas ges de contradiccion, mai siben una complementaritat.

9. Del *Llibre dels feits de JAUME I*, in NONELL, *op. cit.*, 37. Cf. un classament d'aquellos efièchs, in *La Phrase occitane*, 196-197.

10. «Véhiculée dans le passé sur chronotype  $\alpha$ , l'image verbale est une image qui, d'instant en instant, diffère sa réalisation *usque ad finem*, et s'il y a lieu *ad infinitum*, de sorte qu'en aucun point de son déroulement, elle ne peut apposer une partie déjà accomplie d'elle-même à une partie non encore accomplie» (GUILLAUME, *op. cit.*, 61).

*Anèt cantar* apareix d'aquella manera coma un sinònim temporal de *cantet*, un confirmacion de son ascendència, un equivalent estilistic, que sa fòrça es plan vesibla dins aqueste autor provençal de la fin del segle XVI, Robèrt Ruffi:

«car de pluejos vengueron premieros  
que aneron netejar villo e carrieros».

D'aquí se tira la consequència que lo catalan e l'occitan antics aurián agut l'usanza de dos perfachs, *cantet / anèt cantar* sinònims, e de dos presents, parallelament sinònims: *canta / va cantar*.<sup>11</sup>

Es segur que en catalan antic *va cantar* preniá pas la valor futura del francés *il va chanter*; es segur tanben que *va cantar* demòra ligat al present. Mas la sinonimia es perfiècha? Un estudi estilistic dels textes ont s'atròba la perifrasi als temps primiers (Ramon Llull, *Crònica de Jaume I*) mostrarià benlèu que *va cantar* a la meteissa vigor de conquista de l'acte que reconoissèn per nòstra part dins *anèt cantar*.

#### IV

Lo fach que borrola tot lo sistèma es pr'aquò l'interpretacion en preterit de *va cantar*. Interpretacion qu'a capitat plenament en catalan central. Es interessant d'acostar als faches catalans los faches occitans. Al nòrd dels Pirenèus, s'arremarca que:

a) La valor de preterit de la perifrasi apareix a la fin del segle XII, a un moment ont lo catalan l'ignora gaireben.<sup>12</sup> S'espandís fòrça dins los sègles XIV e XV. Dins quelques textes d'aquel moment, sobretot los mediterranencs (Provença, Lengadòc) òm s'avesina d'un estat de tala abondància, que la substitucion de la perifrasi a la forma sintetica sembla possibla (cf. *Vida de Santa Doucelina*, *Biografia dels trobadors*, *Vita Christi* de Tolosa). Las *Lèis d'amors* condemnau aquela substitucion coma un «pedaç», mas ajustan que se pòt pas corregir «car es trop acostumat» (III, 392).

b) La forma se fa pus rara als sègles XVI e XVII, sens desaparèisser. Aital se constituís la situacion modèrna, dins totes los parlars occitans: usanza majoritària de la forma sintetica, amb substitucion estilistica possibla de la forma perifrastica.<sup>13</sup>

11. BADIA I MARGARIT, *op. cit.*, 327.

12. E pasmens lo *Roman de Jaufré*, escrich de cap a 1180 per lo rèi Amfòs I, e que d'unes consideran coma catalan de lenga, presenta d'abondància lo preterit *va cantar*: «aiso fo lo diluns al ser | aisi co'l soleils va jaser; | conuc-lo e'l va congausir; | venc ves el e vai lu ferir», etc...

13. Lo testimoni de RONJAT, *loc. cit.*, es fòrça insufisent: «je n'ai jamais entendu employer cette tournure dans la conversation, mais les ex. suivants, tirés de récits

Lo caminament en catalan es una autra aventura diacronica. Se destria una resisténcia culta al perfach perifrastic tre lo siècle xv,<sup>14</sup> semblabla a la de las *Lèis d'amors*, mas mai eficaça. Es que l'avança es alara tant importanta coma en Occitània? Es possible que lo poder d'ocultament dels escrivans siá aici mai fòrt, donat que lo sentiment de la lenga literària ten encara sa vigor. Tant i a que dins un tèxt esrich entre 1673 e 1675, lo *Pseudò-Boades*, la substitucion sembla facha.<sup>15</sup> Ne sém a la situacion modèrna centrala (lo balear e lo valencian presentan una situacion mai vesina de l'occitana).<sup>16</sup>

Consí que ne siá, lo problema d'aquela substitucion s'escriu al nivèl de las representacions temporals. S'es parlat d'una rason morfologica: la semblança en catalan de las personas 4. *anam* e 5. *anats* del present e del perfach. Mas aquela rason existís pas en occitan.

Pensam que, totjorn segon aquela amira de temps viu, ascendent, a la coïncidéncia *cantèt / anèt cantar*, cal ajustar *canta*, present istoric. Lo present istoric es un mecanisme d'activacion de l'image temporal, un mecanisme epidictic. Opèra dins la direccion plenament ascendenta: pren lo passat e lo mena al moment d'ara, en representacion imaginativa.<sup>17</sup> Aquò's plan clar dins una frasa del *Jaufré* coma:

«e vi, a l'intrar del molin  
una femina que rom sa crin»

S'atròba ara que lo tip *va cantar* pòsca èsser desenvolopat non pas sobre un present vertadièr, mas sobre un present «istoric». Fa pas mai que donar una vigor renforçada a l'ascendéncia. Es un present istoric tirat a mai de preséncia encara, sollicitat a traversar lo present *va* per la sortida sobre *cantar*. Aital *va cantar* s'escriu sobre la representacion de *cantèt* coma una confirmation d'energia. En catalan, vaquí un exemple de Ramon Muntaner:

«e l'endemà reconeguem nostra companya, e no trobam que haguéssem  
perdut mas un hom a cavall e dos de peu. E anam llevar lo camp...»<sup>18</sup>

familiers, montrent qu'elle n'a pas disparu de la langue actuelle». La perifrasi es tan viva qu'a passat dins lo francès regional: «j'entre et je te le vais voir» (ausit a Nimes).

<sup>14.</sup> BADIA I MARGARIT, *op. cit.*, 326, n. 4, utiliza per o provar las *Règles de esquivar vocables*.

<sup>15.</sup> L'autor, lo blanenc Fra Joan Gaspar Roig i Jalpí veguèt pas qu'aquel abandon a l'usatge destriava son tèxt de la lenga classica. Cf. aquesta sequéncia ont lo perfach perifrastic s'escriu sus un imperfach, coma un sintetic en catalan mai antic: «e com lo comte fortament amava la sua filla, ell la'n va portar al dessús dit lloc ...» (NONELL, *op. cit.*, 184).

<sup>16.</sup> M. SANCHIS I GUARNER, *Gramàtica valenciana* (València 1950), 195-196; BADIA I MARGARIT, *op. cit.*, 328.

<sup>17.</sup> E per aquesta rason, lo terme de *present istoric* es plan mal causit. Aquel present trai lo preterit de l'istoricitat.

<sup>18.</sup> NONELL, *op. cit.*, 53.

## V

L'expression del passat en vesión ascendenta del temps es doncas de quatre possibilitats, teoricament e practicament:

oc.	<i>cantèt</i>	+	<i>anèt cantar</i>
	<i>santa</i>	+	<i>va cantar</i>
cat.	<i>cantà</i>	+	<i>anà cantar</i>
	<i>canta</i>	+	<i>va cantar</i>

La riquesa aquesta es granda de tròp benlèu, e gaire estadissa. La diaconia establiguèt de simplificacions.

La del catalan central modèrn consistís a afavorir *va cantar*; las formas *cantà* e *canta* demòran coma de recorses estilistics, mai o mens ligats a la tradicion literària. La de l'occitan modèrn es mens categorica: es tornat a l'usança majoritària de *cantèt*; *canta* e *va cantar* jògan de ròtles de vivificacion suplementària de l'image verbal,<sup>19</sup> sens que se posca aicí acusar una tradicion literària, e *anèt cantar*, vengut rar, es pas totalament eliminat.

Lo catalan passa una autra rara en remplaçant dins la perifrasí 4. *anam*, 5. *anats per vam, vats > vau*.<sup>20</sup> D'aquela manièra es sanccionat l'amoçament semantic de *anar* e son estat d'auxiliar.

En definitiva, aquel cas particular de la desaparicion del perfach etimologic nos sembla fòrça mai segurament explicitat per una interpretacion eliminatrítz e simplificatrítz de la representacion fundamentala del temps ascendent que non pas per de rasons de dificultats morfologicas, coma s'es dich.<sup>21</sup> Lo castelhan e l'italian literari son pas entrepachats per la complicacion dels perfaches fòrts. Ni mai l'occitan, que sembla d'aver refusat a un moment de son istòria una simplificacion entamenada del tip catalan.<sup>22</sup>

ROBERT LAFONT

Universitat de Montpelhièr.  
Institut d'Estudis Occitans.

19. Coma o remarquèt RONJAT, *loc. cit.*, Mistral revisa sa frasa «tout-d'uno, dins l'escuresino, vau entèndre quaucarèn varaià e broufa à l'entour de ma bouto» per «soudain, j'entends, dans l'obscurité quelque chose qui rôdait, qui s'ébrouait, autour de ma tonne!». Assòcia lo perfach perifrastic occitan e lo present istoric francés a la meteissa valor estilistica.

20. L'alguerés garda *anam, aneu*.

21. W. MEYER-LÜBKE, *Grammaire des langues romanes*, III (Paris 1900), 130.

22. Los parlars occitans d'Itàlia e de parlars gascons s'aparentan al piemontés e al francès pel remplaçament de *cantèt* per la perifrasí *a cantat*, que pauza ela d'autres problemas (cf. *La Phrase occitane*, 202).